


R. B. THIEME, JR.



*Usa ka Huni-sa-upat ka mga Buang*

With permission of R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries,  
this publication is distributed in the Philippines  
by Grace Logos Support Philippines, Inc.,  
without charge or obligation.

For more information text or call:  
*(Gihatag pinaagi sa GLSP nga walay bayad o obligasyon.  
Para sa dugang pang kasayuran text o tawag:)*  
Email: jersal1978@yahoo.com (Visayan)  
Smart: 0998-845-2964 (Visayan)  
Smart: 0908-236-1434 (Ilonggo)

The electronic version of this book can be read or downloaded  
through the Internet address <https://www.gracelsp.ph>.  
*(Ang elektroniko nga bersiyon niini nga libro mahimong mabasa o  
mabalhin ang datos pinaagi sa Internet adres nga  
<https://www.gracelsp.ph>.)*

USA KA HUNI-SA-UPAT KA  
MGA BUANG

R. B. THIEME, JR.



R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES  
HOUSTON, TEXAS

Gawas kon gitumbok, ang Kasulatan nga mga kinutlo maoy mga hinubad sa tagsulat gikan sa orihinal Hebreyo ug Griyego. Ang mga reperensiya nga minarkahan og NASB maoy hinubad gikan sa *New American Standard Bible*. Ang sinanggaang komentaryo nagatin-aw sa kahulugan, nagapadayag sa exegesis, o nagalambigit sa yugto diha sa umaabot nga hilisgutan. Mga pagrekord sa Bibliyanhong mga klase ang maangkon gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas.

Orihinal nga naimprinta isip *A QUARTETTE OF FOOLS*  
© 2001 ni R. B. Thieme, Jr. Tanang katungud gitagana.

Kini nga basahon napatik gikan sa mga pakigpulong ug wa-imantala nga mga sinulat ni R. B. Thieme, Jr.

Sa pag-order niini nga libro sa English, kontak:  
R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries  
P.O. Box 460829, Houston, Texas 77056-8829  
[www.rbthieme.org](http://www.rbthieme.org)

Walay bahin niining publikasyon nga ipasanay o ipadala sa bisan unsang porma o sa bisan unsang pamaagi, elektroniko o mekanikal, lakip na ang seroks, rekord, o sa bisan unsang sistema sa pagtipig ug pag-abli sa impormasyon, nga walay nakasulat nga pagtugot gikan sa tigmantala.

Napatik sa Tagbilaran City, Bohol, Philippines, 2021.

Gihubad ngadto sa Binisaya nga pinulongan ni Jerome L. Salutan.  
Gitan-aw pagbalik nila Amado D. Carejo, David C. Vicoy ug Raflyn H. Salutan.  
Gipatik nga may pagtugot sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries.

## USA KA HUNI-SA-UPAT KA MGA BUANG

Wala gayuy labi pang maanindot nga tunog sa tibuuk kalibutan kay sa upat ka tawo nga nagsagol sa ilang mga tingog sa tukmang panagduyog. Sukwahi, ang labing masulub-ong mga pagminatay maggikan sa mga tingog nga nagkasungi tungud sa kayabag sa tunog. Kana mao ang huni-sa-upat ka mga buang nga gihulagway diha sa mosunud nga mga parapo: tulo ka myembro dili makamao mokanta, dili makamao mopabagay, apan ang ikaupat nagamugna sa maayo-kaayong kabagay

sa tingog sa tanan!

ANG UNANG MYEMBRO niining huni-sa-upat mao ang ateyistang buang.

Ang buang miingon sa iyang kasingkasing, “Wala gayuy Dios.”  
(Salmo 14:1a)

Ang karaang Hebreyo nga pinulongan wala kalainan tali sa kasingkasing ug sa salabutan isip usa ka tinubdan sa panghunahuna. Sa hustong tin-aw-nga-pagpasabut niining bersikuloha mabasa, “Ang buang nakahukum diha sa iyang hunahuna, wala gayuy Dios.” Unsa ba kining “hunahunaa” nga nagaingon og wala gayuy Dios? Usa ka waypulus nga butang gitawag og tawhanong salabutan, usa ka hunahuna uban sa iyang piho nga mga limitasyon diin wala nagaila sa Dios ug busa nagaingon, “walay Dios.”

Adunay tulo ka paagi sa panabut alang sa pag-angkon og tawhanong kahibalo.

Ang una nailhan isip rasyonalismo, ang pagpangita og kahibalo pinaagi sa katarungan lamang. Ang ikaduha, empirisismo, mao ang pagpangita og kahibalo pinaagi sa obserbasyon ug eksperimento. Ang ikatulo pagtoo, ang “kasigurohan sa *mga butang* nga gilauman, ang hugut-nga-pagtoo sa mga butang nga dili makita” (Mga Hebreohanon 11:1). Bisan pa og pagtoo ang labing kasagaran gigamit nga paagi sa panabut sa kalibutan sa adlaw-adlaw nga kasinatian, ang nagluwas nga pagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo talagsaon kaayo.

Ang buang nga ateyista nagagamit og sayup nga paagi sa pagpakisayod bahin sa Dios; siya nagagamit og rasyonalismo imbis sa pagtoo. Hinonoa, pagtoo mao ang bugtong kasangkapan alang sa pagutingkay ngadto sa mga kamatuuran sa eternidad, ang bugtong dalan paingon sa pagkahibalo bahin sa Dios, ang bugtong paagi labot sa waykatapusang kaluwasan. Ang Kasulatan sa tino nagaingon,

Too diha ni Ginoong Jesus, ug ikaw maluwas. (Mga Buhat 16:31)

Gisulat sa atubangan sa pabilyon sa karaan nga Hind's Head Hotel didto sa Bray, England mao ang kinulit-nga-panul-tihon: “Ang kahadlok mituktuk sa pultahan. Ang pagtoo mitubag. Walay tawo didto.” Kini nahasulat panahon sa labing-mangiub nga panahon sa England, ang gerra sa Dunkirk, ug nagarepresentar sa gahum sa nasud-nong pagtoo. Ang gahum sa tagsatagsa ka pagtoo nga gitumong sa tino ngadto sa gipakatawo sa waykaparehas nga Anak sa Dios, ang Ginoong Jesu-Kristo, nagatukod og usa ka waykatapusang relasyon uban sa Dios. Ang buang nga ateyista nagakinahanglan sa maong pagtoo nga “*nagagikan* sa pagpaminaw, ug pagpaminaw sa pulong ni Kristo” (Mga Taga-Roma 10:17). Pagtoo mao ang sulbad alang niining problema sa buang. Adunay usa ka pangutana nga kinahanglan ipangutana diha niining buanga: Unsa man ang iyang



himoon bahin sa Juan 3:36?

Siya nga nagatoo diha sa Anak adunay waykatapusang kinabuhi; apan siya nga wala nagatoo diha sa Anak dili makakaplag sa kinabuhi, kundili ang kaligutgut sa Dios nagapabilin diha kaniya. (Juan 3:36, gikorhiang paghubad)

ANG IKADUHANG MYEMBRO niining huni-sa-upat mao ang adunahan nga buang.

“Ang yuta sa usa ka piho nga adunahanang tawo maoy mabungahon kaayo. Ug siya misugod sa pagisip sa iyang-kaugalingon, nag-ingon, ‘Unsa man ang akong buhaton, tungud kay ako walay butanganan sa pagtipig sa akong mga abut?’ Ug siya miingon, ‘Kini maoy akong himoon: Akong gubon ang akong mga kamalig ug

tukoron ang masdako, ug didto akong tipigan ang tanan nakong bugas ug akong kabtangan. Ug ako moingon sa akong kalag, “Kalag, ikaw adunay daghang kabtangan nga gigahin sulud sa daghang katuigan *nga umaabot*; ikaw magmakalma, kaon, inum *ug* magmalipayon.” “Apan ang Dios miingon ngadto kaniya, ‘Buang ka! Karon *mismong* gabhi-ona ang imong kalag kuhaon gikan kanimo; ug *niining-tungura* kinsay manag-iya sa unsay imong naandam?’” (Lukas 12:16b–20)

Kining tawhana adunahan sa materyal nga kabtangan, apan ang iyang sayup nga panabut sa bililhong-butang mipahimo kaniyang usa ka buang. Ang iyang daotan nga pilosopiya sa pagkaon, pag-inum, ug pagmalipayon dili makatagbaw sa dimausab nga mga panginahanglan sa usa ka makiangayon ug matarong nga Dios. Ang pag-

tukod og masdakong mga kamalig alang sa pagtipig sa iyang kalibutanon nga katigayunan dili makasulbad sa problema sa iyang waykatapusang kaugmaon.

Bisan kon adunay kasibot o wala batia, ang matag tawo nakapahimutang sulud sa iyang hunahuna og usa ka sukdanan sa barahanong-pamatasan. Ikaw ba naka-hunahuna gayud sa imong-kaugalingon, “Pananglitan ang akong balay nasunog ug ako makadala lamang og usa o duha ka mga artikulo gikan sa nagdilaab nga kalayo? Unsa man nga kabtangan diin ako maning-kamot sa pagsalbar?” Kini nga matang sa panghunahuna nagapaila sa ubus-sa-tan-lag nga kaugmaran sa usa ka sukdanan sa barahanong-pamatasan.

Ang sukdanan sa barahanong-pamatasan sa matag tawo nagalakip sa materyal ug pilosopiyanhon nga mga konsiderasyon. Apan, ang kadaghanan sa katawhan adunay usa ka sayup nga sukdanan sa barahanong-pamatasan tungud kay sila mag-salikway sa espirituhanong mga butang.

Mao kana ang sugilanon sa tawo kinsa nanag-iyá sa usa ka awto ug nangandoy sa pagpalit sa pipila ka dayandayan alang sa iyang kotse, bisan og siya kulang sa gikinahanglan nga kuwarta. Siya mibaligya sa iyang kotse aron nga siya makapalit sa mga dayandayan. Sa ingon-niana, ang katawhan magbaligya sa ilang mga kalag aron sa pag-angkon sa mga dayandayan sa kinabuhi.

Ikaw ba gayud nakakita og usa ka masuso nga may usa ka papel de bangko sa iyang kamut? Ang usa ka papel de bangko adunay piho nga balor sa salapi, apan alang sa masuso kini usa lamang sa daghang dulaan. Diin maylabot ang espirituhanong mga butang, kadaghanan sa katawhan maoy mga masuso nga may usa ka papel de bangko sa ilang kamut.

Usa sa labing masugyoton nga mga dibuho ni George Frederick Watts giulohan og, *Sic Transit*. Hinubad gikan sa Latin, *sic transit gloria mundi* nagakahulugan og, “Nan ang himaya sa kalibutan mahanaw.”

Ang lumalabay nga himaya gihubit diha sa tumang kasayon. Ibabaw sa usa ka andas nagahigda ang usa ka gibukotan nga pigura. Mahilum ang tanan sulud niining lawak sa kamatayon. Ang taas, pinahigda nga mga linya sa dibuho maghatag og impresyon sa hilabihang kahilum; ang kasingkasing mismo mihunong sa pagpitik. Dinhi, ang kinabuhi natapos na hangtod sa hangtod. Unsa man, unya, ang sangputanan sa kinabuhi? Unsa man ang kahulugan sa kamatayon? Kini ang mga pangutana nga ang wamaglihok nga pigura nagasilsil diri kanato. Diha sa palibot kita makakita sa tanan nga ang kalibutan nakapasidungog alang kaniya: dinayandayanan-og-balhibo nga yelmo, taming, bangkaw, ug puthawng-guwantis magtimaan sa manggugubat. “Siya nahigugma,” nagaingon ang rosas; “Siya mipanaw,” nagaingon ang kinhason. “Siya gikapasidunggan,” nagaingon ang balhibo nga kupo diin kaniadto midayandayan kaniya. Siya wala magkulang sa kabangkaagan, tungud kay sa palibot niya anaa ang su-

bing sa musikero ug ang libro sa iskolar maghulagway nga siya nahubog sa tam-is nga bino sa kinabuhi. Karon nga siya patay na, ug kining tanan nga mga butang palibot kaniya wamagamit ug waypulus. Ang kamatayon nagatapos sa mga dayandayan sa kinabuhi. Atubangan sa masakmitong kamut sa kamatayon ang materyal ug taphaw nga mga butang sa kinabuhi mangadunot.

Adunay usa ka pangutana nga atong ipangutana niining buang kinsa magtukod og masdakong mga kamalig,

“Kay unsay kaayohan niini sa usa ka tawo nga maangkon ang tibuuk kalibutan, ug mapildi iyang kalag?” (Markos 8:36)

ANG IKATULONG MYEMBRO niining huni-sa-upat mao ang bagag-nawong nga buang.

Ang mga buang dimanumbaling sa sala. (Mga Proberbio 14:9a)

Kini nga buang wala nagahunahuna og kasaypanan sa sala. Sala, kadtong impeksyon nga nakapapukan sa tawo gikan pa sa sinugdanan sa panahon, maoy usa ka makamatay nga mananakod-nga-sakit diin nakatuhup sa matag tipik sa atong pagkatawo, nagguba sa atong espirituhanong kusog ug sa waykatapusang kinabuhi nga kaunuran sa atong mga kalag. Ang sala nagadala sa pusutpusut nga paghukum sa Dios diri kanato ug walay igong salipdanan sa tawhanong pilosopiya ug pangatarungan nga usa ka depensa batok sa Iyang divine nga paghukum.

Ang Kasulatan nagapresentar og tulo ka mahinungdanong kamatuuran mahitungud sa sala. Una, ang sala unibersal.

Kay ang tanan nakasala ug kulangan sa himaya sa Dios. (Mga Taga-Roma 3:23)

Sa pagkatinuud, wala gayuy usa ka matarong nga tawo ibabaw sa

kalibutan kinsa sa *wayhunong* nagabuhat og maayo ug kinsa wala gayud makasala. (Ecclesiastes 7:20)

Ikaduha, ang sala nahukman sa usa ka makiangayon ug matarong nga Dios.

Kay ang bugti sa sala mao ang kamatayon. (Mga Taga-Roma 6:23a)

Busa, maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulud sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug tungud-niini ang kamatayon mikaylap sa tanang katawhan, tungud kay ang tanan nakasala. (Mga Taga-Roma 5:12)

Ikatulo, ang sala natul-id pinaagi sa nag-panghimayad nga kamatayon ni Ginoong Jesu-Kristo ibabaw sa Krus sa Kalbaryo.



Apan ang Dios nagapadayag sa Iyang kaugalingon nga gugma alang kanato, tungud kay bisan og kita mga makasasala pa, si Kristo namatay [ingon nga usa ka puli] alang kanato. (Mga Taga-Roma 5:8)

Kini kinahanglan mahingpit,

Busa karon wala nay pagsilot alang niadtong kinsa anaa ni Kristo Jesus. (Mga Taga-Roma 8:1)

Mao nga, kita mangutana sa bagag-nawong nga buang og usa ka pangutana: Un-sang-paagiha siya makaayad sa kamahinungdanon kaayo sa usa ka kaluwasan?

ANG IKAUPAT NGA MYEMBRO niining upat mao ang Kristohanong buang.

Kita mga buang alang kang Kris-  
to. (1 Mga Taga-Corinto 4:10a)

Kini nga pamahayag nahasulat sa usa ka tawo nga ginganlan og Pablo. Kinsa si Pablo? Siya kanhi mao si Saul sa Tarsus, usa ka tawo kinsa nakabaton sa tanang bintaha sa kinabuhi nga naglakip sa kati-gayunan, edukasyon, pagkainila, ug abilidad. Apan usa ka adlaw, naglakaw diha sa abog nga dalan sa Damascus, si Saul mihimamat ni Ginoong Jesu-Kristo. Sugod niadtong higayona siya nahimong Apostol Pablo, usa ka tawo kinsa migugol sa tibuuk niyang kinabuhi alang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa grasya sa Dios nga mao ang pagtoo lamang diha ni Ginoong Jesu-Kristo. Samtang si Pablo mipanaw libot sa kalibutan tungud sa pagpangalagad sa Ginoo, siya misinati og daghang dimaantos nga mga kakulian—gipanitan pinaagi sa mamahit nga mga tunok gikan sa Romanhong latigo, nabun-og gumikan sa mga

bato nga gibuno gikan sa kinaugalingong-kamatarong sa Hudiyo nga mga kamut, nag-utaw-utaw taliwala sa kalawran sulud sa usa ka adlaw ug usa ka gabii og gamay nalang nga mahiagum gikan sa kamatayon, gitulis, gigutum, giuhaw, gitugnaw, walay-saput, ug naluya. Nganong si Pablo usa ka buang, andam sa pagsagubang niining mga butanga? Tungud kay siya nakaamgo nga adunay Dios; tungud kay siya nakaamgo sa kalaksot sa sala; tungud kay siya nakaabut ngadto sa krus sa Kalbaryo; tungud kay siya nakakaplag sa waykatapusang kinabuhi, ug tungud kay siya nakakab-ot sa panag-uyon sa kasadya ug kalinaw diha sa iyang kinabuhi. Ug kini usab tinuud diha sa mga Kristohanon karong-panahona! Alang kanta, si Ginoong Jesu-Kristo mao ang bug-tong gihimugso nga Anak kinsa namatay ibabaw sa Krus sa Kalbaryo tungud sa atong mga sala, nabanhaw gikan sa mga patay, ug karon nagalingkod diha sa toong kamut sa Dios og nagpataliwala alang sa atong kaayohan.

Alang sa Kristohanon,

Ang Dios nagapahimo sa tanang butang sa pag-alayon alang sa kaayohan niadtong kinsa maghi-gugma sa Dios. (Mga Taga-Roma 8:28a)

Ang matag panghitabo sa kinabuhi adunay usa ka sumbanan ug katuyoan. Ang kinabuhi napuno “sa kalinaw sa Dios, nga nagalabaw sa tanang pagsabut” (Mga Taga-Filipos 4:7a)

Sud-onga ang kalanggaman sa kahanginan, sanglit sila dili mag-pugas, dili usab sila mag-ani, ni magtigum sulud sa mga kamalig, ug *bisan pa* ang inyong langitnong Amahan nagapakaon kanila. (Mateo 6:26a)

Atol sa usa ka pagpamomba gikan sa Japanese nga mga barko iggugubat duul

sa kabaybayonan sa Guadalcanal, usa ka myembro sa First Marine Division ang mitinguha sa pagpasalipod sa usa ka gahong. Samtang nagdagan paingon sa gahong siya nakakita og nag-inusarang langgam nga nagbatog ibabaw sa usa ka troso sa kahoy nga palmera og waypagpakabana sa dako-kaayong kaguliyang gumikan sa Japanese nga pagpamomba. Nakulong sulud sa iyang salipdanan nga luna, nagkurog ang kaugatan diha sa pag-ulbo sa matag bomba, ang Marino misugod sa pag-sud-ong sa kapalaran sa alaot nga langgam nga naladlad ngadto sa unos sa solidong tingga. Pipila ka oras ang milabay sa dihang ang Japanese mibiya na ug siya migawas gikan sa iyang salipdanan, usa ka masulub-ong eksena sa kagun-uban ang mitagbo sa iyang mga mata. Nagbuy-od sa palibot diha sa mangil-ad nga mga postura sa kamatayon mao ang kadaghanan sa ilang kanhi mga kauban. Diin daghan sa mga trak ang mibarog sa miagi, diyutay

lamang sa nabalog ug nalubag nga mga lugas sa puthaw ang hinayhinay nga nagkaugdaw taliwala sa kadaot. Ang mga panimalay nangapapas, ang kakahoyan nangalarut; ang talan-awon sa pagkatinuud nangausab isip usa ka resulta sa Hapones nga pagkanyonaso. Bisan pa sa kagubanan ug kagun-uban, ang mao gihapon nga langgam nagbatog ibabaw sa mao gihapong troso nga walay maskin usa ka balhibo ang nagum-os. Sa mao ra nga pagagi si Ginoong Jesu-Kristo nagakaput sa Kristohanon latas sa pagpamomba sa kinabuhi nga malinawon.

“Di ba ang duha ka balinsasayaw mahalina sa usa ka sentimo? Ug *hinonoa* walay usa kanila ang matagak ngadto sa yuta nga nahamulag gikan sa Amahan. Apan sa tukma ang mga buhok sa imong ulo tanan inihap. Busa ayaw kahadlok; ikaw labi pa ka-

bilihon kay sa daghang mga balinsasayaw.” (Mateo 10:29–31)

Alang sa Kristohanon, ang pundasyon sa katigayunan, salabutan, ug gahum sa tawo waykasigurohan, apan ang pundasyon sa Dios, Jesu-Kristo, maoy malungtaron, dimatarog, waykatapusan. Ang mga pag-ataki sa salabutanong mga anay dili makalumpag niini nga pundasyon; ang dagkong-bagyo sa yutan-ong kahingawa dili makadaog batok niini; ang asido sa biaybiay dili makatunaw niini; ang pagbaha sa paghukum sa Dios sa sala dili makaaslang niadtong kinsa magtoo diha ni Jesu-Kristo.

Kay walay tawo ang makapahimutang og usa ka pundasyon gawas sa usa nga gikapahimutang, nga mao si Jesu-Kristo. (1 Mga Taga-Corinto 3:11)

Nan, ania ang upat ka buang alang sa imong konsiderasyon: ang ateyista, ang adunahan, ang bagag-nawong, ug ang Kristohanon. Ang pangutana alang kanimo mao, “Asa man ka mihaum sulud niining huni-sa-upat?”



## DOKTRINAL NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagtulon-an nga gikuha gikan sa literal nga interpretasyon sa mga Kasulatan, mao ang sukdanan sa espirituhanong kamatuuran. Ang pagtoon sa Bibliya nagasangkap og espirituhanong pampabaskog alang sa Kristohanon (Mateo 4:4).

Ang kamahinungdanon sa doktrina sa Bibliya pagahatagan gayud og importansiya (Salmo 138:2). Ang Dios nagasugo sa Kristohanon aron sa pag-usab espirituhanon (Mga Taga-Roma 12:2). Kini nga kausaban nagakinahanglan og adlaw-adlaw nga pagbag-o sa hunahuna pinaagi sa pagkat-on ug paggamit sa Pulong sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 4:16; Mga Taga-Efeso 4:23).

Sulud sa daghang katuigan ang doktrinal nga mga klase sa Bibliya nga gitudlo ni R. B. Thieme, Jr., nakasangkap sa espirituhanong pagkaon alang sa iyang kongregasyon. Ang mga publikasyon ug audio ug video nga mga pagrekord sa iyang mga pagtudlo maangkon nga walay bayad o obligasyon. Alang sa pag-order ug kasayuran, palihug sulat o tawag sa Ministries o bisitaha ang website. Usa ka katalogo (sa English) sa doktrinal nga mga pagtoon sa Bibliya ang ihatag pinaagi sa paghangyo.

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES

P. O. BOX 460829  
HOUSTON, TEXAS 77056-8829

[www.rbthieme.org](http://www.rbthieme.org)  
713-621-3740

## PALISIYA SA PINANSIYAL

Wala gayuy bayad alang sa bisan unsang materyal gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries. Bisan-kinsa nga nagatinguha og pagtulon-an sa Bibliya makaangkon sa among mga publikasyon ug audio ug video nga walay obligasyon. Dios ang nagasangkap sa doktrina sa Bibliya. Tinguha namo sa pagpadayag sa Iyang grasya.

Ang R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries usa ka ministeryo sa grasya ug nagalihok sa hingpit ubus sa boluntaryong mga kontribusyon. Kon ang kamapasalamaton alang sa Pulong sa Dios nagapadasig sa usa ka magtotoo sa paghatag, siya adunay pribilihiyo sa pagtabang alang sa pagsangyaw sa doktrina sa Bibliya.

## MAHITUNGUD SA TAGSULAT

Si ROBERT B. THIEME, JR. (1918–2009) nagapabiling usa ka makahuluganong tingog sa Kristiyanismo sa tibuuk kalibutan. Ang iyang makugihon, mapatin-awong pagtudlo pinasikad sa orihinal nga mga lengguwahe sa Kasulatan sumala sa makasaysayanong konteksto diin ang Bibliya nahasulat. Ang iyang modernong sistema sa bokabularyo, mga ilustrasyon, ug bibliyanhong mga kategoriya sa tin-aw nagpahayag sa dimasayup nga mga kamatuuran sa Pulong sa Dios. Si Thieme nakarekord og labaw pa sa napulog-usa kalibo ka oras sa mga sermon ug nakamantala og labaw pa sa usa ka gatos ka libro nga naglukup hapit sa Bibliya.

Si Thieme migraduwar didto sa University of Arizona (Phi Beta Kappa) ug Dallas Theological Seminary (summa cum laude). Ang iyang pagtungnga sa seminaryo nahunong tungud sa pagpangalagad militar sa Kalibutanong Gubat II diin siya misaka sa ranggo nga tenyente koronel sa Kwerpo sa Kasundalohan sa Kahanginan sa Estados Unidos. Sunud sa pagkatapos sa iyang padayon nga pagtungnga niadtong 1950, siya nahimong pastor-magtutudlo sa Simbahan sa Berachah sa Houston, Texas. Ang iyang malukpanong pagbansay diha sa Griyego, Hebreyo, teyolohiya, kasaysayan, ug textual criticism misangkap sa pundasyon alang sa iyang masuknaong propesyonal nga kinabuhi sa pagtoon ug pagtudlo sa Pulong sa Dios. Si Thieme miretiro isip pastor sa Simbahan sa Berachah human sa singkwentay-tres katug sa matinud-anong pagpangalagad.







“Usa ka Huni-sa-upat ka mga Buang,” unang gimantala niadtong 1946 pinaagi sa *The Arizona Baptist*, gisulat sa tagsulat samtang nag-alagad isip usa ka Tenyente Koronel sulud sa Army Air Corps. Human sa Kalibutanong Gubat II, si R. B. Thieme, Jr. mibalik ngadto sa Dallas Theological Seminary alang sa pagpadayon sa iyang graduate studies. Siya migraduwar nga Summa Cum Laude ug nahimong pastor sa Berachah Church sa Houston, Texas niadtong 1950.

